


Based on Form PTO-1449 (3/90) LIST OF REFERENCES CITED BY APPLICANT (Use several sheets if necessary)				ATTY. DOCKET NO.	SERIAL NO.			
				512100-2022	09/936503			
				APPLICANT				
				KLEIN, et al.				
				FILING DATE	GROUP			
				Herewith				
U.S. PATENT DOCUMENTS								
EXAMINER INITIAL		DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CLASS	SUBCLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE	
MPY	AA	4,915,950	04/10/90	Miranda et al				
MPY	AB	4,597,961	07/01/86	Etscorn				
MPY	AC	5,132,115	07/21/92	Wolter et al				
MPY	AD	5,820,876	10/13/98	Hoffmann				
MPY	AE	3,598,122	08/10/71	Zaffaroni et al				
MPY	AF	4,587,152	05/06/86	Gleichenhagen et al				
MPY	AG	4,879,119	11/07/89	Konno et al				
MPY	AH	5,569,484	10/29/96	Muller et al				
FOREIGN PATENT DOCUMENTS								
		DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUBCLASS	TRANSLATION	
							YES	NO
MPY	AI	WO 88/01516	03/10/88	WIPO				
MPY	AJ	WO 87/06144	10/22/87	WIPO				
MPY	AK	WO 94/06419	03/31/94	WIPO				
MPY	AL	WO 97/35564	10/02/97	WIPO				
MPY	AM	845,841	08/24/60	Great Britain				
MPY	AN	EP 0 306636 A1	03/15/89	Europe				
MPY	AQ	EP 0 330 825 A1	09/06/89	Europe				
MPY	AR	1,324,352	11/16/93	Canada				
EXAMINER 				DATE CONSIDERED 4/25/02				
* EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.								

09/936503

Sheet 2 of 2

Based on Form PTO-1449 (3/90)		ATTY. DOCKET NO. 512100-2022	SERIAL NO. JC12 Rec'd PCT/PTO 13 SEP 2001
LIST OF REFERENCES CITED BY APPLICANT (Use several sheets if necessary)		APPLICANT KLEIN, et al.	
		FILING DATE Herewith	GROUP

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

		DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUBCLASS	TRANSLATION	
							YES	NO
MPL	AS	DE 21 35 533 B2	02/01/73	Germany				
MPL	AT	DE 3346100 A1	07/04/85	Germany				
MPL	AU	DE 197 08 674 A1	10/09/97	Germany				
MPL	AV	1,336,368	07/25/95	Canada				
MPL	AW	2,250,025	10/02/97	Canada				


OTHER PRIOR ART (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)

MPL	AX		DATABASE WPI 196 Section Ch, Week 198108 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A96, AN 1981-12555D (XPO02142198)					
	AY							
	AZ							

EXAMINER



DATE CONSIDERED



* EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

DDS0120